



CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	10-XI-14	20 GOD.
KLASIFIKACIONI RED:	15-3/14-1/4	
VLEZA:		
EPA:	517 XXV	
SKRACENICA:	PRILOG:	

Crna Gora
Ministarstvo ekonomije

Broj: 0601-78/95

Podgorica, 10.11.2014. godine

SKUPŠTINI CRNE GORE

PODGORICA

Predmet: Dostavljanje materijala vezanog za fiskalni uticaj – Predlog zakona o efikasnom korišćenju energije


Poštovani,

U skladu sa konstatacijom Odbora za ekonomije, finansije i budžet datom u Izvještaju o razmatranju Predloga zakona o efikasnom korišćenju energije, br. 15-3/14-1/3 od 8. oktobra 2014. godine, a u vezi procjene finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje predmetnog Zakona, u prilogu Vam, u potrebnom broju primjeraka, dostavljamo dopunski materijal, i to:

1. Mišljenje Ministarstva finansija,
2. Izvještaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa.

U prilogu Vam dostavljamo i predmetni Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o efikasnom korišćenju energije.

S poštovanjem,



MINISTAR
Vladimir Kavaric

Pripremo: Božidar Pavlović, savjetnik u Direktoratu za energetsku efikasnost

Božidar Pavlović

Odobrila: Dragica Sekulić, Generalni direktor Direktorata za energetsku efikasnost

Dragica Sekulić

Crna Gora
SKUPŠTINA CRNE GORE
-Odbor za ekonomiju, finansije i budžet-
Broj: 15-3/14-1/3
EPA 517 XXV
Podgorica, 8. oktobar 2014. godine

SKUPŠTINI CRNE GORE

PODGORICA

Na osnovu člana 69 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Odbor za ekonomiju, finansije i budžet, sa 72. sjednice održane 3. oktobra 2014. godine, podnosi

I Z V J E Š T A J
O RAZMATRANJU PREDLOGA ZAKONA O EFIKASNOM KORIŠĆENJU ENERGIJE

Odbor se upoznao sa razlozima za predlaganje Zakona o efikasnom korišćenju energije, saopštenim u uvodnom obrazloženju direktorice Direktorata za energetsku efikasnost u Ministarstvu ekonomije. Predlaganje navedenog zakona, uslovljeno je donošenjem novih strožijih zahtjeva Evropske unije, koji stavljuju van snage prethodni pravni i politički okvir, a koje Crna Gora članstvom u Energetskoj zajednici ima obavezu da transponuje u svoje zakonodavstvo, kao i potrebom stvaranja pretpostavki za efikasniju primjenu Zakona.

Odbor je konstatovao da je u raspravi na konsultativnom sastanku održanom 24. marta 2014. godine, na temu: „Efikasno korišćenje energije, stanje u Crnoj Gori sa osvrtom na Nacrt zakona o efikasnom korišćenju energije”, ocijenjeno, između ostalog, da je u narednoj fazi izrade akta, potrebno predviđati osnivanje Agencije za energiju i Fonda za energetska efikasnost kao posebnog pravnog lica. U odnosu na Predlog zakona konstatovano je da nije predviđeno formiranje navedenih institucija.

Odbor se upoznao sa stavom predstavnika NVO „Građanska Alijansa”, koji je ukazao na potrebu uspostavljanja adekvatnog sistema praćenja primjene navedenog zakona i založio se za formiranje navedene Agencije.

Na sjednici je konstatovano da su za punu primjenu Zakona neophodna finansijska sredstva i ocijenjeno da praksa da regulator reguliše energetsku efikasnost i energetiku, treba da se preispita.

Poslanike je interesovalo šta se podrazumijeva pod terminom energetski intezitet, zašto se ovaj zakon ne primjenjuje na energetska efikasnost postrojenja za proizvodnju, prenos i distribuciju energije (član 1 stav 2 Predloga zakona), kao i aproksimativna procjena mjera na krajnjeg potrošača.

Na sjednici je bilo mišljenja da je potrebno drukčije definisati naziv zakona i ukazano da su godišnji gubici u proizvodnji, prenosu i distribuciji energije ogromni i da je energetska efikasnost najpotrebnija upravo u ovoj oblasti.

Odbor je konstatovao da u obrazloženju Predloga zakona nedostaje procjena finansijskih sredstava za njegovo sprovodenje i zatražio od predlača, da prije rasprave u plenumu, dostavi istu.

Na Predlog zakona o energetskoj efiksnosti navedeno je amandmansko djelovanje.

Odbor je, nakon izjašnjavanja sa pet glasova „za” i dva glasa „protiv”, odlučio da predloži Skupštini da usvoji Predlog zakona o efikasnom korišćenju energije.

Za izvjestioca Odbora na sjednici Skupštine određen je poslanik Rešid Adrović.





**CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA**

Broj: 01-10987

Podgorica, 23. septembar 2013. godine

**MINISTARSTVO EKONOMIJE
- n/r ministra, gospodina Vladimira Karavića -**

Poštovani gospodine Kavarić,

Na osnovu Vašeg akta, broj: 0601-16/130 od 16. septembra 2013. godine, kojim se traži mišljenje na Nacrt zakona o efikasnom korišćenju energije, Ministarstvo finansija daje sljedeće

MIŠLJENJE

U dijelu generalnih sugestija ukazujemo da koncept Nacrta zakona, koji predviđa kao obavezno ostvarivanje efikasnog korišćenja energije u privatnom sektoru, može imati ograničavajući uticaj na investicionu klimu u Crnoj Gori. U tom dijelu predlažemo izmjene u cilju obezbeđivanja mogućnosti investitoru da za svoj objekat pribavi sertifikat o energetskim karakteristikama i na taj način ostvari prednost na tržištu u smislu ponude proizvoda sa većim stepenom energetske efikasnosti.

Odredbama Nacrta Zakona, koje se odnose na izdavanje sertifikata o energetskim karakteristikama zgrade, predviđa se dodatna obaveza prilikom pribavljanja upotrebljene dozvole. Isto je bilo predviđeno u toku izrade prethodnog zakonskog rješenja i u tom navratu Ministarstvo finansija imalo je negativan stav. Uvažavajući i dalje složenu proceduru i poteškoće prilikom pribavljanja niza odobrenja i dozvola sa kojima se suočavaju investitori u postupku pribavljanja dozvola, Ministarstvo finansija sugerise da se minimalni uslovi za građenje u skladu sa standardima energetske efikasnosti predvide u okviru urbanističko-tehničkih uslova. Istovremeno, Nacrtom zakona se pored postojećih procedura u dijelu pribavljanja sertifikata o energetskim karakteristikama zgrada za građenje novih objekata, uvodi ista obaveza i za postojeće zgrade prilikom prodaje ili iznajmljivanja istih, zgrade organe javnog sektora, kao i vlasnike zgrada „u funkciji okupljanja većeg broja ljudi“. Sa navedenim novim procedurama koje imaju organičavajući uticaj na poslovni ambijent, Ministarstvo finansija nije saglasno.

Kako smo informisani od strane resornog ministarstva navedene odredbe zahtjevi su regulative Evropske unije u dijelu energetske efikasnosti. Ukoliko nije moguće harmonizaciju propisa ostvariti sa manje negativnih implikacija na privredu i građane, predlažemo da se primjena propisa odloži do dana pristupanja Uniji.

Istovremeno u dijelu fiskalnih implikacija na Budžet Crne Gore, predlažemo odlaganje normi propisa iz kojih proizilaze obaveze za državu do dana pristupanja Evropskoj Uniji, odnosno ostvarivanja pogodnijih fiskalnih uslova za finansiranje mjera postizanja efikasnijeg korišćenja energije.

S poštovanjem,



OBRAZAC

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA

PREDLAGAČ	MINISTARSTVO EKONOMIJE
NAZIV PROPISA	Predlog zakona o efikasnom korišćenju energije

1. Definisanje problema

- Koje probleme treba da riješi predloženi akt?
- Koji su uzroci problema?
- Koje su posljedice problema?
- Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri?
- Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)?

Jedan od osnovnih razloga za izradu ovog predloga je dalje razvijanje pravnog okvira u Crnoj Gori u oblasti energetske efikasnosti i njegovo usklađivanje sa pravnim okvirom EU.

Nakon usvajanja Zakona o energetskoj efikasnosti, pravni okvir u oblasti o energetske efikasnosti na nivou EU, je u značajnoj mjeri revidovan i ojačan. Naime, EU je usvojila nove, strožije zahtjeve koji stavljuju van snage prethodni pravni i politički okvir, prije svega, donošenjem:

- Direktive 2012/27/EU o energetskoj efikasnosti, koja stavlja van snage Direktivu 2006/32/EC o efikasnom krajnjem korišćenju energije i energetskim uslugama;
- Direktive 2010/31/EU o energetskim karakteristikama zgrada, koja stavlja van snage Direktivu 2002/91/EC;
- Direktive 2010/30/EU o energetskom označavanju proizvoda koji utiču na potrošnju energije, koja stavlja van snage Direktivu 92/75/EEC o energetskom označavanju uređaja za domaćinstvo;
- Direktive 2009/125/EC o uspostavljanju okvira sa zahtjevima za eko dizajn proizvoda koji utiču na potrošnju energije, koja stavlja van snage Direktivu 2005/32/EC uspostavljanju okvira sa zahtjevima za eko dizajn proizvoda koji koriste energiju.
- Više vezanih regulativa za implementaciju Direktiva 2010/30/EU i 2009/125/EC za pojedine grupe proizvoda.

Kako je Crna Gora kroz članstvo u Energetskoj zajednici prihvatile obavezu transponovanja zahtjeva navedenih direktiva, to je uslovilo potrebu za dalje razvijanje pravnog okvira u oblasti energetske efikasnosti tj. izradu inoviranog zakona (Zakon o efikasnom korišćenju energije).

Kako postojeći Zakon o energetskoj efikasnosti uređuje način efikasnog korišćenja energije, mjere za poboljšanje energetske efikasnosti i druga pitanja od značaja za energetsku efikasnost na strani finalne potrošnje i kako se ne primjenjuje na energetsku efikasnost postrojenja za proizvodnju, prenos i distribuciju energije, opravdano je preimenovanje ovog zakona u Zakon o efikasnom korišćenju energije.

- KONTEKST

Dugogodišnji problemi u energetskom sektoru Crne Gori manifestuju u jako izraženim neracionalnostima u proizvodnji, prenosu, distribuciji i korišćenju energije, odnosno relativno velikom specifičnom potrošnjom energije i veoma niskim stepenom energetske efikasnosti. Takođe, poseban problem predstavljaju velika uvozna zavisnost, visoke cijene energije i

evidentna zabrinutost u pogledu sigurnosti snabdijevanja energijom i klimatskih promjena.

Energetska efikasnost je od velikog značaja za Crnu Goru gdje je potražnja za energijom prilično neujednačena. U 2008 godini, potrošnja dva energetski intenzivna industrijska preduzeća, Kombinata aluminijuma Podgorica (KAP) i Željezare Nikšić predstavljala je oko 45% ukupne finalne potrošnje energije i 50% finalne potrošnje električne energije u Crnoj Gori. Ovo značajno utiče na indikatore energetskog intenziteta zemlje koji su na nivou 6 do 8 puta većem od prosjeka u EU. Visok energetski intenzitet se pripisuje i niskom stepenu energetske efikasnosti u svim privrednim sektorima.

Osim dva prethodno navedena industrijska preduzeća, značajan udio u finalnoj potrošnji energije ima i sektor transporta (28% u 2008. godini), pa je evidentno da je potencijal EE u ovom sektoru u velikoj mjeri neiskorišćen.

Zgrade u sektoru domaćinstva, komercijalne i javne zgrade u ukupnoj finalnoj potrošnji energije učestvuju sa oko 30%, a karakterišu ih loša energetska svojstva građevinskih konstrukcija i tehničkih sistema, nedostatak održavanja, kao i nizak nivo svijesti krajnjih korisnika. Osim toga, nedostatak prirodnog gasa i niska, subvencionisana cijena električne energije u prethodnom periodu, uslovali su prekomjerno direktno korišćenje električne energije za grijanje prostora i zagrijavanje sanitарне tople vode.

Ovakvo stanje u energetskom sektoru Crne Gore uslovilo je urgentnu potrebu za koncipiranje i postupno sprovođenje odgovarajućih institucionalnih, zakonodavnih, strukturno-organizacionih i finansijsko-ekonomskih reformi, a što zahtjeva uvođenje i nadgradnju odgovarajućeg legislativno-regulatornog okvira. Energetski usmjerena i ekonomski podsticajna regulativa, kao i brojne finansijske inicijative (podrška iz posebno formiranih fondova), stvorile bi društveni ambijent za uspješnu realizaciju programa racionalne i efikasne upotrebe energije.

Povećanje energetske efikasnosti može biti najjeftinija i najproduktivnija energetska alternativa, sa praktično neograničenim mogućnostima. Racionalizacija energije može značajno doprinijeti stimulisanju inovacija, zaposlenosti i ekonomskom rastu. Relativno malim ulaganjima, boljim izborom energetski efikasnijih tehnologija, boljom organizacijom i poboljšanjem kvaliteta mogu se postići značajne energetske i finansijske uštede.

Značajnije poboljšanje energetske efikasnosti i većeg korišćenja obnovljivih energetskih izvora je tjesno povezano sa generalnom ekonomskom i socijalnom politikom. Ovdje postoji realan potencijal za doprinos održivom razvoju i ekonomskom rastu koji može uticati na sva područja ekonomskih aktivnosti. Da bi dostigla energetske ciljeve, Crna Gora mora realizovati preuzete međunarodne obaveze prema institucionalnim, zakonskim i ostalim promjenama.

Implementacija EU normi i standarda u oblasti energetske efikasnosti biće od značajnog uticaja na integraciju Crne Gore u EU.

U prethodnom periodu, Vlada Crne Gore, usvojila je nekoliko akcionih planova za realizaciju Strategije energetske efikasnosti, a koji su u velikoj mjeri ostali nerealizovani zbog nedostatka pravnog okvira, kao i nedostatka finansijskih i ljudskih resursa. Međutim, određene značajne aktivnosti su implementirane, održavana je aktuelnost teme energetske efikasnosti, kao i povećanje opšte svijesti o energetskoj efikasnosti.

Crna Gora se u svojim strateškim energetskim dokumentima opredijelila za što veći stepen efikasnosti korišćenja energije. Unapređenje energetske efikasnosti predstavlja jedan od glavnih strateških ciljeva nacionalne energetske politike iskazane u Strategiji razvoja energetike i u Strategiji energetske efikasnosti, kao i Akcionim planovima za njihovu realizaciju koje je usvojila Vlada

Pokretačka snaga za promociju energetske efikasnosti u Crnoj Gori je i članstvo Crne Gore u Energetskoj zajednici. Decembra 2009. godine Ministarski savjet Energetske zajednice je donio zvaničnu odluku o usvajanju ključnih Direktiva EU o EE od strane zemalja članica. Kao odgovor na ovu Odluku, Skupština Crne Gore je usvojila Zakon o energetskoj efikasnosti u aprilu 2010. godine, koji pruža pravni osnov i daje značajan doprinos promociji energetske efikasnosti.

Zakonom o energetskoj efikasnosti uređuje se način efikasnog korišćenja energije, mjere za poboljšanje energetske efikasnosti i druga pitanja od značaja za energetsku efikasnost u finalnoj potrošnji.

Prema Zakonu o energetskoj efikasnosti, politika energetske efikasnosti i aktivnosti za unapređenje energetske efikasnosti definisani su Strategijom energetske efikasnosti, čija realizacija se sprovodi trogodišnjim Akcionim planovima energetske efikasnosti. Prvi plan odnosi se na period 2010-2012 i usvojen je od strane Vlade Crne Gore, decembra 2010. godine. Indikativni cilj energetske efikasnosti, koji će biti predmet prva tri akciona plana, realizovaće se do 2018. godine. Indikativni cilj, utvrđen je Odlukom Vlade Crne Gore (aprila 2011. godine) i predstavlja uštedu od 9% prosječne finalne potrošnje energije u petogodišnjem periodu 2002-2006 god.

Tri osnovna zadatka Strategije u pogledu energetske efikasnosti na strani finalne potrošnje energije su:

- Sprovođenje Zakona o energetskoj efikasnosti;
- Izmjene i dopune Zakona o energetskoj efikasnosti i dalje unapređenje politike energetske efikasnosti kroz razvoj regulatornog i institucionalnog okvira i praćenje razvoja u oblasti energetske efikasnosti u Crnoj Gori i Energetskoj zajednici;
- Realizacija mera i programa energetske efikasnosti iz akcionih planova energetske efikasnosti do 2018. godine i dalje.

Regulatorni okvir

Postojećim Zakonom o energetskoj efikasnosti ("Sl. list Crne Gore", br. 29/2010), koji je donesen maja 2010. godine, a stupio na snagu maja 2011. godine, uspostavljen se osnovni pravni okvir za razvijanje sistema energetske efikasnosti, što uključuje i racionalno korišćenje i uštedu energije gdje je to moguće i to kroz precizno utvrđivanje dokumenata i mera energetske efikasnosti, nadležnosti, prava i obaveze subjekata relevantnih za primjenu Zakona.

Ovaj Zakon ne primjenjuje se na energetsku efikasnost postrojenja za proizvodnju, prenos i distribuciju energije.

Zakon o energetskoj efikasnosti harmonizovan je sa zahtjevima EU direktiva u oblasti energetske efikasnosti, a koje su bile na snazi u vrijeme izrade Zakona [Direktiva o energetskoj efikasnosti i energetskim uslugama (2006/32/EC); Direktiva o energetskim karakteristikama zgrada (2002/91/EC); Direktiva o označavanju potrošnje energije i drugih resursa uređaja za domaćinstvo (92/75/EC); Direktiva o uspostavljanju okvira za definisanje zahtjeva za eko dizajnom proizvoda koji koriste energiju (2005/32/EC)].

Zakon je definisao najvažnije relevantne subjekte za njegovu implementaciju i propisao njihove nadležnosti i obaveze po pitanju energetske efikasnosti (Ministarstvo ekonomije, Javni sektor, Operatori distributivnog sistema i snabdjevači energijom, Veliki potrošači).

Prema ovom Zakonu Ministarstvu ekonomije je dodijeljena uloga glavnog nosioca politike razvoja energetske efikasnosti u Crnoj Gori (prati realizaciju Strategije i Akcionog plana i podnosi godišnji izvještaj o sprovođenju Akcionog plana Vladi; sarađuje s međunarodnim institucijama u realizaciji programa energetske efikasnosti; pruža stručnu pomoć jedinicama lokalne samouprave na izradi programa poboljšanja energetske efikasnosti radi njihovog usklađivanja sa Akcionim planom; uspostavlja i vodi informacioni sistem potrošnje energije u Crnoj Gori; prikuplja podatke o potrošnji svih oblika energije i faktorima koji utiču na tu potrošnju; izdaje ovlašćenja za sprovođenje energetskih pregleda i sertifikaciju zgrada; vodi registar lica ovlašćenih za sprovođenje energetskih pregleda i sertifikaciju zgrada; promoviše primjenu mera energetske efikasnosti i izdaje publikacije u cilju informisanja i podizanja svijesti potrošača o značaju i efektima energetske efikasnosti; organizuje trening programe za sprovođenje mera energetske efikasnosti i vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom).

Subjekti Javnog sektora (državni organi, organizacije, regulatorna tijela, ustanove, organi lokalne

samouprave i javna preduzeća) obavezni su da u objektima u kojima obavljaju funkcije: upravljaju energijom; sprovode mjere energetske efikasnosti; upoznaju zaposlene sa mjerama energetske efikasnosti i načinima njihove primjene i uspostavljanje i primjenu kriterijuma energetske efikasnosti u odnosu na nabavku robe i usluga; uspostave i vode informacioni sistem potrošnje energije; nadležnom ministarstvu dostave podatke o godišnjoj potrošnji energije u zgradama i objektima koje koriste i o faktorima koji utiču na tu potrošnju.

Jedinicama lokalne samouprave propisano je da: donose trogodišnje programe i jednogodišnje planove poboljšanja energetske efikasnosti; upravljaju energijom u zgradama odnosno objektima koje koriste za obavljanje djelatnosti organi lokalne samouprave, javne službe i javna preduzeća čiji je osnivač lokalna samouprava; informišu građane o mogućnostima poboljšanja energetske efikasnosti, značaju i efektima primjene mjera energetske efikasnosti; utvrđuju podsticajne mjere za poboljšanje energetske efikasnosti na svom području i uspostavljaju i vode informacioni sistem potrošnje energije.

Veliki potrošači imaju obavezu da: utvrđuju godišnje planove za poboljšanje energetske efikasnosti; sprovode mjere energetske efikasnosti; upravljaju energijom; sprovode energetske preglede i primjenjuju ekonomski isplative mjere energetske efikasnosti; uspostave i vode informacioni sistem potrošnje energije; nadležnom ministarstvu3 dostave podatke o godišnjoj potrošnji energije i o faktorima koji utiču na tu potrošnju.

Oblast primjene i implementacija Zakona o energetskoj efikasnosti uglavnom je usresređena na energetsку efikasnost u zgradama (utvrđivanje minimalnih zahtjeva energetskih karakteristika, vršenje energetskih pregleda; sertifikovanje zgrada), energetsko označavanje uređaja u domaćinstvu; Eko dizajn proizvoda koji koriste energiju; energetske usluge i energetska efikasnost u javnim nabavkama.

Osim navedenog Zakon o energetskoj efikasnosti je propisao obavezu utvrđivanja indikativnog cilja poboljšanje energetske efikasnosti kojim se planira ušteda finalne potrošnje energije u Crnoj Gori.

Zakon o energetskoj efikasnosti je inicirao izradu 15 podzakonskih akata, a čiji naziv i status su prikazani u sljedećoj tabeli.

	PODZAKONSKI AKT	STATUS I NAPOMENE
1	Pravilnik o metodologiji za utvrđivanje indikativnog cilja poboljšanja energetske efikasnosti u Crnoj Gori	usvojen (Sl. list Crne Gore, br. 18/11 od 01.04.2011. god.)
2	Odluka o utvrđivanju Indikativnog cilja poboljšanja energetske efikasnosti	usvojen (Sl. list Crne Gore, br. 48/2011 od 30.09.2011. god.)
3	Pravilnik o graničnoj vrijednosti potrošnje energije za određivanje velikog potrošača sadržaju planova za poboljšanje energetske efikasnosti i izveštaja o sprovođenju plana	usvojen (Sl. list Crne Gore, br. 10/12 od 15.02.2012. god.)
4	Pravilnik o sadržaju izveštaja o sprovođenju plana poboljšanja energetske efikasnosti jedinice lokalne samouprave	usvojen (Sl. list Crne Gore, br. 61/11 od 23.12.2011. god.)
5	Pravilnik o informacionom sistemu potrošnje energije i načinu dostavljanja podataka o godišnjoj potrošnji energije	usvojen (Sl. list Crne Gore, br. 6/12 od 27.01.2012. god.)
6	Uputstvo o mjerama energetske efikasnosti i smjernicama za njihovo sprovođenje	usvojen (Sl. list Crne Gore, br. 51/2012 od 9.10.2012. god.)

7	Pravilnik o bližem sadržaju i načinu dostavljanja podataka o potrošnji energije i energenata od strane operatora distributivnog sistema, snabdjevača energijom i distributera energenata - (član 15)	Od pravilnika se odustalo jer je procijenjeno da je nepotreban u ovom trenutku iz razloga što će većina odredbi koje bi njime bile propisane biti sadržana u pravilniku kojim se reguliše priprema energetskih bilansa.
8	Pravilnik o minimalnim zahtjevima energetske efikasnosti zgrada	usvojen („Sl. list CG“, br. 23/2013 od 27.05.2013. god.)
9	Pravilnik o sertifikovanju energetskih karakteristika zgrada	usvojen („Sl. list CG“, br. 23/2013 od 27.05.2013. god.)
10	Pravilnik o metodologiji vršenja energetskih pregleda zgrada	usvojen („Sl. list CG“, br. 23/2013 od 27.05.2013. god.)
11	Pravilnik o programu obuke za energetske preglede, sadržaju zahtjeva za izdavanje ovlašćenja i registra ovlašćenih lica	usvojen („Sl. list CG“, br. 24/2013 od 31.05.2013. god.)
12	Pravilnik o redovnim energetskim pregledima sistema za klimatizaciju i grijanje	usvojen („Sl. list CG“, br. 24/2013 od 31.05.2013. god.)
13	Pravilnik o energetskom označavanju uređaja u domaćinstvu	završen nacrt – u toku je finalizacija finalnog predloga
14	Pravilnik o eko-dizajnu proizvoda koji utiču na potrošnju energije	završen nacrt – nacrt dokumenta je pripremljen i potrebno ga je finalizovati
15	Pravilnik o metodologiji za utvrđivanje stepena energetske efikasnosti u postupku javnih nabavki roba i usluga)	završen nacrt – nacrt dokumenta je pripremljen i potrebno ga je finalizovati. Preduslov za usvajanje pravilnika je usvajanje pravilnika za sertifikovanje zgrada, označavanje uređaja i eko dizajn proizvoda

Predloženi akt (Zakon o efikasnem korišćenju energije) treba da poboljša postojeći pravni okvir u Crnoj Gori u oblasti energetske efikasnosti i isti harmonizuje sa EU okvirom, prevođenjem zahtjeva inoviranih direktiva u ovoj oblasti. Osim toga ovaj akt treba da riješi određene aktuelne probleme vezane za primjenu važećeg Zakona o energetskoj efikasnosti (nedovoljno definisan mehanizam kontrole sprovođenja Zakona; neblagovremena izrada podzakonskih akata; naglašena potreba za nadgradnjom Zakona radi preciznijeg i kompletnijeg definisanja određenih normi, posebno u dijelu propisivanja nadležnosti, planiranja i sprovođenja pojedinih aktivnosti i izvještavanja o realizovanim mjerama, kao i u dijelu poboljšanja pravne osnove za izradu podzakonskih akata). Poseban problem predstavlja i nedovoljan kapacitet (finansijski, kadrovski, institucionalni) i nedovoljna svijest o značaju i efektima primjene mjera energetske efikasnosti gotovo kod svih aktera relevantnih za primjenu ovog zakona, a što takođe upućuje na neophodnost poboljšanja postojećeg pravnog okvira u ovoj oblasti i obezbjeđenje osnovnih preduslova za njegovu uspješnu primjenu.

Zadržavanje postojećeg pravnog okvira u oblasti energetske efikasnosti imaće za posljedicu da i u budućem periodu budu aktuelni prethodno navedeni problemi, a koji onemogućavaju uspješnu realizaciju ciljeva postavljenih u strateškim dokumentima u oblasti energetske efikasnosti (Energetska politika Crne Gore do 2030. godine, Strategija energetske efikasnosti, Strategija razvoja energetike u crnoj Gori do 2025. godine, Akcioni planovi energetske efikasnosti za period 2013-2015 i 2015-2018. godine). Neuspješna realizacija strateških ciljeva u oblasti energetske efikasnosti imaće negativan uticaj kod svih aktera zaduženih za realizaciju ciljeva, kao i kod potrošača energije. Posebno imajući u vidu ulogu politike energetske efikasnosti, a u kojoj uspostavljanje adekvatnog pravnog okvira ima poseban značaj, kao i višestruko pozitivne efekte

po osnovu primjene politike i mjera energetske efikasnosti (ostvarivanje ušteda u energiji i izdataka za energiju; pozitivan uticaj na životnu sredinu; podrška održivom razvoju; podizanje komfora rada i stanovanja; razvoj preduzetništva; uvođenje novih čistijih i efikasnijih tehnologija; otvaranje novih radnih mesta; transfer znanja, podizanje opšte svijesti o energetskoj efikasnosti i dr.).

Takođe je važno istaći će da neuspješna realizacija politike energetske efikasnosti bitno otežati pristupanje Crne Gore u članstvo EU, posebno imajući u vidu njene preuzete obaveze kao članice Energetske zajednice.

2. Ciljevi

- **Koji ciljevi se postižu predloženim propisom?**
- **Navesti usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo.**

Osnovni ciljevi predloženog akta su istovjetni sa ciljevima važećeg Zakona o energetskoj efikasnosti, a to je da obezbijedi uvođenje opšteg okvira za promociju energetske efikasnosti na strani finalne potrošnje energije, tj. da uspostavi regulatorne mehanizme za postizanje nacionalnih ciljeva u oblasti energetske efikasnosti, a koji su prije svega elaborirani u strateškim dokumentima: Energetska politika Crne Gore do 2030. godine, Strategija energetske efikasnosti, Strategija razvoja energetike u crnoj Gori do 2025. godine, kao i drugim srodnim strategijama, npr. za oblast održivog razvoja, zaštitu životne sredine i sl.

Predmetni akt poboljšava postojeći pravni okvir u oblasti energetske efikasnosti (nadgradnjom Zakona o energetskoj efikasnosti):

- usaglašavanjem sa inoviranim EU direktivama u oblasti energetske efikasnosti (Direktiva 2012/27/EU o energetskoj efikasnosti; Direktiva 2010/31/EU o energetskim karakteristikama zgrada; Direktiva 2010/30/EU o energetskom označavanju proizvoda koji utiču na potrošnju energije i implementirajuće regulative za pojedine grupe proizvoda; Direktiva 2009/125/EC o uspostavljanju okvira sa zahtjevima za eko-dizajn proizvoda koji utiču na potrošnju energije i implementirajuće regulative za pojedine grupe proizvoda);
- poboljšanjem pravne osnove za izradu novih i bolju primjenu postojećih podzakonskih akata (uvođenjem pojedinih novih odredbi i izmjenama i dopunama postojećih);
- kao i drugim intervencijama na većem dijelu odredbi u cilju jasnijeg definisanja zakonskih zahtjeva, procedura, prava i obaveza subjekata relevantnih za primjenu Zakona.

3. Opcije

- **Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa).**
- **Obrazložiti preferiranu opciju?**

Opcija status quo

Opcija status quo, odnosno odsustvo regulatorne promjene, nije prihvaćena, jer niz problema nije bilo moguce otkloniti bez izmjena regulatornog okvira, dok su neki od problema direktno uzrokovani postojećim zakonskim rješenjima. Predlog zakona dijelom sadrži nove odredbe predviđene važećim direktivama, a jednim dijelom korekciju postojećih odredbi.

Opcija izmjena i dopuna postojećeg zakona

Prije izrade predloženog akta bila je planirana izrada Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetskoj efikasnosti. Međutim, tokom izrade podzakonskih akata pojavio se problem izostanka odgovarajuće pravne osnove za adekvatnu izradu Podzakonskih akata. Naime, izostanak

pojedinih odredbi ili neadekvatna formulacija postojećih, negativno se odrazilo na kompletnost i preciznost pojedinih formulacija kod donesenih podzakonskih akata, ili je odložilo izradu preostalih planiranih akata. Nakon donošenja predloženog akta (Zakona o efikasnom korišćenju energije) planirane su izmjene i dopune donesenih podzakonskih akata.

Transponovanje zahtjeva prethodno navedenih inoviranih EU direktiva, takođe je zahtijevalo značajnije izmjene i dopune Zakona o energetskoj efikasnosti. Slično se dogodilo u nastojanju da se izmjeni i dopuni značajan dio odredbi radi obezbjeđenja bolje primjene Zakona, posebno u dijelu: definisanja dokumenata energetske efikasnosti, propisivanje metodologije za mjerjenje ušteda energije, planiranja rekonstrukcije državnih službenih zgrada, pripreme Godišnjeg operativnog plana poboljšanja energetske efikasnosti, planiranja i sprovođenja mjera energetske efikasnosti od strane energetskih subjekata, priznavanja ovlašćenja za vršenje energetskih pregleda za strana lica, obaveza sertifikovanja energetskih karakteristika zgrada, nadzora nad primjenom Zakona i dr.).

Na kraju je važno istaći da više od 80% odredbi Zakona o energetskoj efikasnosti izmenjeno ili dopunjeno, a što je obavezalo na izradu novog zakonskog akta.

Kako važeći Zakon o energetskoj efikasnosti uređuje način efikasnog korišćenja energije, mjere za poboljšanje energetske efikasnosti i druga pitanja od značaja za energetsku efikasnost na strani finalne potrošnje i kako se ne primjenjuje na energetsku efikasnost postrojenja za proizvodnju, prenos i distribuciju energije, odlučeno je da ime predloženog akta bude Zakon o efikasnom korišćenju energije.

4. Analiza uticaja

- **Na koga će i kako će najvjerojatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktnе i indirektnе.**
- **Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima)**
- **Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti,**
- **Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurenca;**
- **Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.**

Zakonsko rješenje će direktno uticati na sljedeće subjekte: organi državne uprave; jedinice lokalne samouprave; javne službe čiji je osnivač država odnosno lokalna samouprava za objekte u državnoj svojini kojima upravljaju; investitore izgrađenih odnosno rekonstruisanih zgrada za koje su dobili građevinsku dozvolu nakon stupanja na snagu ovog zakona; vlasnici zgrada, odnosno djelova zgrada prilikom prodaje ili iznajmljivanja; vlasnici zgrada koje su u funkciji okupljanja većeg broja ljudi (hoteli, pozorišta, bioskopske, sportske i izložbene dvorane, tržni centri i sl); veliki potrošači energije (privredna društva čija je pretežna djelatnost u proizvodnom sektoru, sektoru trgovine i usluga i čija ukupna godišnja potrošnja primarne energije prelazi 10.000 MWh); snabdjevači energijom i distributeri enerenetika.

Kako, po definiciji, politika energetske efikasnosti promoviše sprovođenje ekonomski isplativih mјera (po osnovu ostvarenih energetskih, a time i ekonomskih ušteda), nije za očekivati da predloženi zakonski akt kod gore navedenih subjekta proizvede negativne finansijske efekte. U vezi sa tim, ovaj zakonski dokument, iako je navedenim subjektima propisao određene obaveze koje zahtijevaju obezbjeđenje potrebnih finansijskih sredstava, nije postavio nikakve obaveze po pitanju visine finansijskih ulaganja u mјere energetske efikasnosti. Naime, nastojalo se da se ovim Zakonom promjeni ponašanje potrošača energije, kreatora energetske politike, kao i svih drugih relevantnih subjekata za primjenu Zakona, i inicira uvođenje mehanizama za stvaranju opšte brige o korišćenju energije i iskorišćenju potencijala energetske efikasnosti.

Subjekti koji nemaju početni kapital za ulaganje u mјere energetske efikasnosti koje zahtijevaju značajnija finansijska sredstva, mogu prvo realizovati besplatne ili niskotroškovne mјere, pa kasnije po osnovu realizovanih energetskih ušteda i time ostvarenih ekonomskih benefita,

investirati u finansijski zahtjevniye mjeru. U svakom slučaju najskuplju opciju predstavlja neulaganje u mjeru energetske efikasnosti.

Važno je istaći da sprovođenje mjera energetske efikasnosti ima višestruko pozitivan uticaj, a što dodatno opravdava njihovo sprovođenje i motiviše sve relevantne aktere za realizaciju potrebnih aktivnosti (ostvarivanje ušteda u energiji i izdataka za energiju; pozitivan uticaj na životnu sredinu; podrška održivom razvoju; podizanje komfora rada i stanovanja; podizanje kvaliteta usluga, razvoj preduzetništva; uvođenje novih čistijih i efikasnijih tehnologija; uključenje na tržište specijalizovanih kompanija za energetsku efikasnost, otvaranje novih radnih mesta; otvaranje namjenskih fondova i uključenje finansijskih institucija u finansiranje programa i projekata energetske efikasnosti, razvoj tržišne konkurentnosti, transfer znanja, podizanje opšte svijesti o energetskoj efikasnosti, razvoj međunarodne saradnje i dr.).

Iz prethodno navedenog, evidentan je veliki značaj razvoja energetske efikasnosti, pa je potrebno podržati sve zakonske inicijative za uvođenje odgovarajućih podsticaja u ovoj oblasti (poreske, carinske i druge olakšice), a koje su kao mogućnost incirane predloženim aktom. Takođe treba imati u vidu preuzete obaveze Crne Gore prema međunarodnoj zajednici, posebno EU.

Razvoj energetske efikasnosti je u direktnoj zavisnosti od ukupnog društveno-ekonomskog razvoja, tako da su u oblasti energetske efikasnosti uglavnom prisutne biznis barijere kao i u drugim oblastima.

Ovaj zakonski tekst ne sadrži administrativna opterećenja koja bi bila predmet razmatranja.

5. Procjena fiskalnog uticaja

- Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?;
 - Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti;
 - Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti;
 - Da li su neophodna finansijska sredstva obezbijeđena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?;
 - Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proistekći finansijske obaveze?;
 - Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?; Dbrazložiti metodologiju koja je korišćenja prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda;
 - Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti;
 - Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?;
 - Da li su dobijene primedbe implementirane u tekst propisa? Obrazložiti.

Za implementaciju propisa potrebno je obezbjeđenje finansijskih sredstava.

Predlogom zakona predviđeno je da sredstva za finansiranje projekata i sprovođenje mjera energetske efikasnosti obezbjeđuju se iz: budžeta države, budžeta jedinice lokalne samouprave, donacija, kredita i drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Prema raspoloživim podacima, evidentno je da su to relativno značajna materijalna sredstva. Međutim, kako je prethodno navedeno ovdje se radi o ulaganjima koja se relativno brzo isplaćuju kroz ostvarene ekonomski uštede po osnovu realizacije energetskih ušteda.

Takođe je važno istaći, da se iz budžeta države ili budžeta jedinica lokalne samouprave inače izdvajaju veća finansijska sredstva za druge namjene, kao npr. za održavanje objekata (zgrade, infrastrukturni objekti, postrojenja,), vozila, instalacije, uređaji i dr., a koja su značajnim dijelom direktno ili indirektno povezane sa realizacijom mjera energetske efikasnosti, iako u tom smislu nijesu formalno definisane.

6. Konsultacije zainteresovanih strana

- Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertiza i ako da, kako;
- Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije);
- Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaci odnosno nijesu prihvaci, Obrazložiti

Prilikom izrade ovog zakonskog propisa korišćena su uporedna iskustva zemalja u regionu, kao i uporedna iskustva zemalja članica u Energetskoj zajednici.

Predloženi akt je urađen od strane službenika Sektora za energetsku efikasnost Ministarstva ekonomije. Postizanje odgovarajuće pravne forme ovog akta urađeno je u saradnji sa Sekretarijatom za zakonodavstvo.

Prema zakonom predviđenoj proceduri predmetni dokument je upućen svim relevantnim subjektima na davanje mišljenja. Takođe je objavljen na internet stranici Sektora za energetsku efikasnost, kako bi ostali zainteresovani subjekti mogli dati svoje sugestije i primjedbe.

7: Monitoring i evaluacija

- Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?
- Koje će mјere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?
- Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?
- Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?

Potencijalne prepreke za implementaciju propisa se svode na ekonomsku situaciju i finansijsku nemogućnost nadležnih institucija da izdvoje finansijska sredstva za unapređenje energetske efikasnosti. Takođe, problem predstavlja nedovoljno znanje i svijest o energetskoj efikasnosti kod aktera relevantnih za primjenu zakona, kao i aktuelne finansijske, kadrovske i institucionalne barijere.

Povećanje energetske efikasnosti je obaveza svih državnih i lokalnih organa koji moraju, u skladu sa mogućnostima i ovlašćenjima, dati svoj doprinos. Zbog toga se obaveza donošenja planova i programa ustanovljava i na lokalnom nivou.

U proizvodnom sektoru, sektoru trgovine i usluga obavezu planiranja i sprovođenja mјera energetske efikasnosti imaju veliki potrošači. Takođe, snabdjevači energije i distributeri energenata imaju obavezu da vode računa o energetskoj efikasnosti svojih krajnjih kupaca i da planiraju i sprovode određene mјere za njeno povećanje.

U cilju ostvarivanja pregleda sprovođenja planiranih aktivnosti i praćenja postignutih rezultata, Zakon propisuje obavezu izvještavanja od strane prethodno navedenih subjekata.

Takođe je uvedena obaveza ustanavljanja nacionalnog indikativnog cilja poboljšanja energetske efikasnosti, koja predstavlja zahtjev zakonodavstva EU. Svrha postavljanja cilja je dvojaka: izračunavanje cilja je prilika da se utvrde potencijali za poboljšanje energetske efikasnosti, a, sa druge strane, postavljanjem cilja omogućava se ocjenjivanje uspješnosti čitavog procesa.

Jedan od ključnih zahtjeva EU je da država na svom primjeru pokaže privrženost ostvarivanju postavljenih ciljeva u oblasti energetske efikasnosti, tako da uvođenje obaveze za poboljšanje energetske efikasnosti u državnim službenim zgradama predstavlja opravданu i efikasnu mjeru u ovom pogledu.

Na osnovu predmetnog zakona predviđena je izrada akcionih planova energetske efikasnosti (na državnom nivou, kao i na nivou i jedinica lokalne samouprave, snabdjevača energijom, distributera energije i velikih potrošača) u kojima su definisane: mјere energetske efikasnosti, zaduženi subjekti za njihovo sprovođenje, potrebna finansijska sredstva, dinamika sprovođenja mјera i drugi potrebni detalji.

Glavni indikator uspješnosti primjene Zakona o efikasnem korišćenju energije predstavlja

ostvarena ušteda u energiji, a koja će se utvrditi na osnovu metodologije koju će donijeti nadležno ministarstvo za oblast energetske efikasnosti.

Nadzor nad sprovođenjem Zakona vrši Ministarstvo ekonomije, a inspekcijski nadzor Uprava za inspekcijske poslove. Svi akteri relevantni za primjenu zakona dužni su izvještavati nadležno ministarstvo za oblast energetske efikasnosti. Na taj način ostvariće se uvid u vezi primjene mjera energetske efikasnosti i po potrebi preuzimati odgovarajuće zakonom utvrđene mjere.

Podgorica,

13.09.2013. godine

